

Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 3/2005 i "Službenom listu CG", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014, 18/2014, 25/2016, 8/2022 i 118/2024.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti, utvrđuje poreska skala, propisuje sadržaj poslovne knjige o ostvarenom prometu kao i sadržaj zahtjeva za paušalno oporezivanje koji poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu.

Član 2

Bliži kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti su:

- vrsta djelatnosti,
- visina ostvarenog, odnosno planiranog prometa,
- učešće troškova poslovanja u ukupnom prometu i
- visina planiranog oporezivog prihoda.

Član 3

Poreski obveznici u zavisnosti od vrste djelatnosti razvrstavaju se u četiri grupe, i to:

1) u prvu grupu spadaju: korpari, mrežari, tkači, kapadžije, umjetničko zanatstvo, opravka časovnika, grnčari, paketači, vodeničari, dimnjačari, vunovlačari, kućna radinost, sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova, uzgoj voća i povrtlarskih kultura, proizvodnja kreča, cigle i crijepa, proizvodnja ćumura, kovači, mlinari, taksisti, ribari, opančari, obučari, berberi, prodaja kokica, kukuruza, kestena i sl., uzgajivači školjki, pčelari, knjigovesci, uljari i druge slične djelatnosti. Obveznicima iz ove grupe, priznaju se troškovi poslovanja u ukupnom prometu u visini od 50%.

2) u drugu grupu spadaju: servis tahografa i taksimetara, pružanje usluga turističkog smještaja u domaćoj radinosti u seoskim i planinskim područjima, vinkleri, krojači, opravka vaga, opravka i prodaja časovnika, video klubovi, alatničari, opravka i servis akumulatora, vodoinstalateri, bravari, proizvodnja soda vode i bezalkoholnih pića, tašnari, tesari, autoprevoznici do 8 tona nosivosti, taksi (kombi vozila), proizvodnja loznovoćnih i drugih sadnica i kalemova, uzgoj i prodaja ukrasnih ptica, izrada pečata i štambilja, precizni mehaničari, metalostrugari, prodaja poljoprivrednih proizvoda na tezgama, koradžije, stolari, usluge stolarskim mašinama, pogrebne usluge, mehaničari, izrada rezanog alata, kamenoresci, cvjećari, vulkanizeri, proizvodnja pilića i jaja, održavanje i servisiranje brodskih motora, servisiranje brodskih tankova, uramljivanje slika, limari, izrada ključeva, izrada kesa, opravka šivaćih mašina, opravka poljoprivrednih mašina i druge slične djelatnosti. Obveznicima iz ove grupe, priznaju se troškovi poslovanja u ukupnom prometu u visini od 40%.

3) u treću grupu spadaju: autolakireri, autolimari, automehaničari, autoserviseri, autoelektričari, autoprevoznici preko 8 tona nosivosti, pranje i podmazivanje vozila, elektro-mehaničari, zidari, moleri, parketari, keramičari, teraceri, stakloresci, fotokopirnice, prikupljanje, otkup i prodaja otpada, hemijsko čišćenje podova, održavanje i opravka računara, održavanje i opravka mobilnih telefona, usluge građevinskim mašinama, mašinska obrada auto djelova, opravka instalacija u domaćinstvima, firmopisci, fotografi, graveri, varioci, dekorateri, održavanje TT mreža, ugradnja alarma, RTV mehaničari, elektroinstalateri, elektromonteri, opravka muzičkih uređaja, opravka aparata u domaćinstvima, pečenje, sušenje mesa, održavanje centralnog grijanja i liftova i druge slične djelatnosti. Obveznicima iz ove grupe, priznaju se troškovi poslovanja u ukupnom prometu u visini od 35%.

4) u četvrtu grupu spadaju: trgovci i ugostitelji koji obavljaju djelatnost na tezgi, u privremenom objektu, sličnom montažnom ili pokretnom objektu, poslastičari, pekari, pržione kafe, kozmetičari i druge slične djelatnosti koje nijesu obuhvaćene tač. 1, 2 i 3 ovog člana, a obveznicima iz ove grupe, priznaju se troškovi poslovanja u ukupnom prometu u visini od 30%.

Član 4

Poreski obveznici iz člana 3 ovog pravilnika u zavisnosti od visine ostvarenog, odnosno planiranog prometa razvrstavaju se u četiri podgrupe i to:

- u prvu podgrupu spadaju obveznici čiji promet iznosi do 7.500,00 €;
- u drugu podgrupu spadaju obveznici čiji promet iznosi do 15.000,00 €;
- u treću podgrupu spadaju obveznici čiji promet iznosi do 22.500,00 €;
- u četvrtu podgrupu spadaju obveznici čiji promet iznosi do 30.000,00 €.

Oporezivi prihod predstavlja razliku između prometa iz stava 1 ovog člana i troškova poslovanja iz člana 3 ovog

pravilnika.

Član 5

Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti vrši se prema sljedećoj poreskoj skali:

1. GRUPA	2. PRIZNATI TROŠKOVI POSLOVANJA	3. PODGRUPA	4. IZNOS OPOREZNOG DOHOTKA ((100%-2)*3)	5. GODIŠNJI IZNOS PAUŠALNOG POREZA (4*porez)	6. GODIŠNJI IZNOS FISKALNIH OBAVEZA (4*11%+5)
I grupa	50%	do 7.500,00 €	do 3.750,00 €	0,00 €	412,50 €
		do 15.000,00 €	do 7.500,00 €	0,00 €	825,00 €
		do 22.500,00 €	do 11.250,00 €	256,50 €	1.494,00 €
		do 30.000,00 €	do 15.000,00 €	774,00 €	2.424,00 €
II grupa	40%	do 7.500,00 €	do 4.500,00 €	0,00 €	495,00 €
		do 15.000,00 €	do 9.000,00 €	54,00 €	1.044,00 €
		do 22.500,00 €	do 13.500,00 €	549,00 €	2.034,00 €
		do 30.000,00 €	do 18.000,00 €	1.224,00 €	3.204,00 €
III grupa	35%	do 7.500,00 €	do 4.875,00 €	0,00 €	536,25 €
		do 15.000,00 €	do 9.750,00 €	121,50 €	1.194,00 €
		do 22.500,00 €	do 14.625,00 €	717,75 €	2.326,50 €
		do 30.000,00 €	do 19.500,00 €	1.449,00 €	3.594,00 €
IV grupa	30%	do 7.500,00 €	do 5.250,00 €	0,00 €	577,50 €
		do 15.000,00 €	do 10.500,00 €	189,00 €	1.344,00 €
		do 22.500,00 €	do 15.750,00 €	886,50 €	2.619,00 €
		do 30.000,00 €	do 21.000,00 €	1.674,00 €	3.984,00 €

Visina poreske obaveze utvrđuje se poreskim rješenjem, na osnovu poreske skale iz stava 1 ovog člana.

Godišnji iznosi fiskalnih obaveza iz poreske skale iz stava 1 ovog člana obuhvataju porez na dohodak fizičkih lica i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Član 6

Evidenciju o ostvarenom prometu poreski obveznik vodi u knjizi prometa na obrascu "KPP" čiji je sadržaj odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Evidencija prometa vrši se na osnovu podataka o prometu evidentiranom putem elektronskog naplatnog uređaja.

Knjiga prometa može se voditi i u elektronskoj formi.

Član 7

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu do kraja januara u godini za koju se porez obračunava, a u slučaju otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na Obrascu "ZPO" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 8

Izuzetno od člana 7 ovog pravilnika, zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti za 2005. godinu podnosi se do 31. januara te godine.

Član 9

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 71/02).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG".

KPP

[illegible]

Uputstvo za popunjavanje

U kolonu 1 unosi se redni broj poslovne promjene.

U kolonu 2 unosi se datum knjiženja poslovnih promjena, hronološkim redom.

U kolonu 3 unosi se promet od prodaje proizvoda.

U kolonu 4 unosi se promet od izvršenih usluga.

U kolonu 5 unosi se ukupni ostvareni promet.

Republika Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica	ZPO
--	------------

ZAHTJEV ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PRIHODA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI

1. PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.1 Poreski identifikacioni broj (JMBG)																				
1.2 Prezime, očevo ime i ime	_____																			
1.3 Mjesto, ulica i broj	_____																			
1.4 Adresa radnje	_____																			
1.4.1. Naziv radnje	_____																			
1.4.2. PTT broj i mjesto																				
1.4.3. Broj telefona																				
1.4.4. Faks																				
1.5 Bankovni račun																				
Ime banke										Broj računa										

2. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEJEVA

2.1 Godina za koju se podnosi zahtjev _____

2.2 Način podnošenja zahtjeva

- pismeno _____

- na disketi ili putem elektronske pošte (e-mail-a)

3. VRSTA DJELATNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA

4. PODACI O PROSTORU

4.1	Poslovni prostor u vlasništvu _____ Poslovni prostor uzet u zakup _____
4.2	Površina poslovnog prostora u m ² _____

5. PODACI O OPREMI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

5.1	Oprema u vlasništvu _____ Oprema uzeta u zakup _____
-----	---

6. PODACI O ZAPOSLENIMA

6.1 Broj _____

7. OSTVARENI PROMET U GODINI KOJA PRETHODI GODINI OPOREZIVANJA

Red. br.	Opis	Iznos u €
7.1	Promet od prodaje proizvoda	
7.2	Promet od izvršenih usluga	
7.3	UKUPNO OSTVARENI PROMET (7.1 + 7.2)	

8. PLANIRANI PROMET ZA GODINU ZA KOJU SE PODNOSI ZAHTEJ ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE

Red. br.	Opis	Iznos u €
8.1	Promet od prodaje proizvoda	
8.2	Promet od izvršenih usluga	
8.3	UKUPNO PLANIRANI PROMET (8.1 + 8.2)	

9. PODACI O LICU KOJE PODNOSI ZAHTEJ

9.1 Prezime i ime _____
9.2 Potpis lica koje podnosi zahtjev _____
9.3 Datum _____ Godina _____
9.4 Poreski identifikacioni broj _____

10. PODACI O PREDAJI ZAHTEJEVA

10.1 Zahtjev podnesen u _____

(mjesto)

10.2 Datum podnošenja _____

10.3 Potpis podnosioca zahtjeva _____

11. PODACI O PRIJEMU I OBRADI ZAHTEJEVA (popunjava poreski organ)

11.1 Primljeno dana _____

11.2 Broj prijema zahtjeva _____

11.3 Napomena _____

11.4 Potpis ovlaštenog lica _____

M.P.